

## t52\_tex\_3

(TMYR37RrpkH3gddKtgDHrKPyhVPgneDxAg7)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_tdlat\_3 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v1\_tops\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_tex\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_tex\_3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_pre\_topc X0) \wedge (l1\_pre\_topc \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0 X1) \wedge (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 \\ & (u1\_struct\_0 X0)))) \Rightarrow (\neg (v1\_tops\_1 X1 X0) \wedge (\forall X2.((\neg v2\_struct\_0 \\ & X2) \wedge ((v1\_pre\_topc X2) \wedge ((v1\_tex\_3 X2 X0) \wedge (m1\_pre\_topc X2 X0)))) \Rightarrow \\ & (X1 \neq u1\_struct\_0 X2)))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(l1\_pre\_topc X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_pre\_topc X1 X0) \Rightarrow \\ & ((v1\_tex\_2 X1 X0) \Leftrightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 \\ & X0)))) \Rightarrow ((X2 = u1\_struct\_0 X1) \Rightarrow (v1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)))) \end{aligned} \tag{2}$$

### Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_pre\_topc X0) \wedge ((\neg v1\_tdlat\_3 \\ & X0) \wedge (l1\_pre\_topc X0)))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0 X1) \wedge ((v1\_subset\_1 \\ & X1 (u1\_struct\_0 X0) \wedge (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 \\ & X0)))) \Rightarrow (\neg (v1\_tops\_1 X1 X0) \wedge (\forall X2.((v1\_pre\_topc X2) \wedge ( \\ & (v1\_tex\_2 X2 X0) \wedge ((v1\_tex\_3 X2 X0) \wedge (m1\_pre\_topc X2 X0)))) \Rightarrow (X1 \neq \\ & u1\_struct\_0 X2)))) \end{aligned}$$